

OPŠTINA ULCINJ/KOMUNA E ULQINIT

-Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj/Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik-

U L C I N J / U L Q I N

PREDMET: Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje **ugostiteljske djelatnosti**

LËNDA: Kërkesë për lëshimin e lejes për kryerjen e **aktivitetit hotelier**

Zahtijevam da mi izdate rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za _____
(restoran, picerija, konoba, caffè bar, kafana, kaficë, kafeterija, cisko club, noçni club, bistro, pivnica, krçma, objekti brze hrane, jednostavne ugostiteljske usluge, poslastičarnica, pečenjara, kantina i sl.)

Kërkoj të më lëshoni aktvendimin për ushtrimin e veprimtarisë hoteliere për _____
(restorant, piceri, bodrum, caffè bar, kafene, kafiteri, club disko, klub nate, bistro, birrari, pijetore, objektet e ushqimit të shpejtë, shërbime të thjeshta hoteliere, ëmbëltore, mishpjekje, kantina etj.)

Za preduzetnika/Për sipërmarrësin:

1. IME I PREZIME/EMRI E MBIEMRI: _____
2. JMBG/NUAQ: _____
3. Adresa podnosioca zahtjeva/Adresa e parashtruesit të kërkesës: _____
4. Vrsta ugostiteljske djelatnosti/Lloji i aktivitetit hotelier: _____
5. Adresa ugostiteljskog objekta/Adresa e objektit hotelier: _____
6. Vrijeme obavljanja djelatnosti/Koha e ushtrimit të aktivitetit: _____

Uz zahtjev podnosim dokaze/Kërkesës i bashkangjes dëshmitë:

1. Ovjerenu fotokopiju potvrde o registraciji u Centralnom registru Privrednog suda/Fotokopjen e vërtetuar të vërtetimit të regjistrimit në Regjistrin qendror të Gjykatës ekonomike
2. Ovjerenju fotokopiju lične karte/Fotokopjen e vërtetuar të letërnjoftimit
3. Upotrebnna dozvola ili rješenje o privremenoj lokaciji za poslovni objekat i **ugovor o zakupu**, ako objekat nije u svojini/Lejen e përdorimit ose aktvendimin për lokacionin e përkohshëm për objektin afarist dhe **kontratën e qirasë**, nëse objekti nuk është në pronësi
4. Diploma najmanje srednje stručne spreme (IV stepen) ugostiteljsko-turističke za **restorane**/Diplomën e së paku shkollës së mesme profesionale (shkalla e IV) hoteliere – turistike për **restorante**
5. Zapisnik o ispunjavanju propisanih minimalno-tehničkih uslova za ugostiteljsku djelatnost/Procesverbalin për plotësimin e kushteve minimale teknike për veprimtarinë hoteliere
6. Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na nekretnine - soba 117/Vërtetimin për shlyerjen e tatimit në patundshmëri – zyra 117
7. Ugovor o odvozu smeća/Kontratën për transportin e mbetjeve
8. Dokaz o izvršenoj uplati za izlazak komisije od/Dëshminë e pagesës për daljen e Komisionit prej _____ €, ŽR/XhLl 530-825-6121-18-Opština Ulcinj/Komuna e Ulqinit
9. Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse **ŽR - 535-82567770-43**-Opština Ulcinj, -do 50 m²-iznos od 25,00 €; -od 51 m² do 100 m²-iznos od 35,00 €; -preko 100 m²-iznos od 45,00 €
Dëshminë e pagesës së taksës administrative **XhLl - 535-82567770-43** – Komuna e Ulqinit, deri në 50 m² / shuma prej 25,00 €, prej 51 – 100 m² - shuma prej 35,00 €, mbi 100 m² - shuma 45,00 €

Ulcinj/Ulqin, më _____ god.

PODNOŠILAC ZAHTJEVA/PARASHTRUESI I KËRKESËS,

Prezime, očevo ime i ime/Mbiemri, emri i babait dhe emri

adresa

Telefon,i

JMB/NUA